

ҮЛЭ, ЭЙЭ, САРГЫЛААХ СААС БЫРААНЫНЬЫТНАН!

Бары дойдулар пролетарийдара, холбонун!

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а б ы т
1931.гыл алтынны
мйтан тэхоср

№ 53(5253)

1978 онд. Ыам ыйын 1 күнэ
оптудорунньук

Сызана
2 карчы.

СТУДЕНЧЕСКАИ ТУТАР
ӘТӘРӘӘТТӘР СЛЕТТАРА

АДМА-АТА. (ССТА). Казакстан стоицатыггар ыттыл-
пыбыт студенческой тутар этэрээттэр кыттыллаахтар-
ын Бүтүн Союзтаары слеттара ыччат чабылхай бы-
саарынныгынан буолла.

Бары союзная республикалар предствителлэре патристическэй хамсааһын салгы сайдыытын бопуруостарын дүүллэстилэр, кэлэри турар үһүс үлэ семестрин былаанын бэлэтээтилэр.

СТО-79 бары байжастарыг таһаарбыт ыгырым-
ларыг слет кыттылаахтара студеннары таһаарыс
Л. И. Бронев слетка ыппыт Эрдэстигэр ычат па-
триотической хамсаһымыг бирбит үрдүн сыанобы-
рыг үзэрнай үлэнэн эппэстииргэ ыгырдылар.

Улахан өрө көтөүллүүнэн ССНП Нийн Комитеты-
гар, табаарыс Л. И. Брежневкэ 35арда сурун ыты-
рынна.

ҮҮНҮҮ-САЙДЫ ҮКТЭЛЛЭРЭ
(Сыппаралар уонна чахчылар)

● Пятилетка үс сэлээр байдв нийцүүлэхийн дэглэгдэ 48 миллиард толл буулгтв. Бүтээл кппи 4,3 баримдмн, эбэтэр 18 миллиард солкубайнмн, олмнмн.

● Промышленной про-
изводство көмөдө камчы-
ка үс сымал 16 бырыккан,
абаттар 82 миллиардан
тонна болж. үзүмкө. Пяти-
летка торбуге чыгарар ки-
ли 33 миллиардан тонна
болж. районан 1978 жыл-
га чейинки 5 миллиард
электрстанцияларга элек-
троэнергияны которуу 21
бырыккан улаатты. Неби-
ронка суу конденсация
жасоолуру 593 мал. тонна
сайы ылазы 404 миллиар-
кубметр, чогуу жасоолуру
752 мал. тонна бууларга
тара.

**Д о р о о б о ,
к у н д у М а а й !**

Килин-аймах нэрэ-балыг бараахланнамыг, үлэнхтэр аян дойду үрдүнэн бичир сангажанамамын хүнэ — Ншрбэйлэ Маай билайал 89-е тогтуу бэлэнтэр. Бу күн планета рабачай кылдани, прогрессийай килин-аймах бүтүүнэ «Аян дойду прелетарийдара, холби-хулэ!» дугал байхтарин Солонгой дооунарыгтар бари-ниилэлэ-тарин демонстрациянылар.

Бийлагч Ниязбай Малым бичигч Ийэ дөйдүбүт уратылаах бийлагча-майгыга бираалынныктыыр. Субу агай буолан ааспыт ССКП Кини Комитетин мугу устардаары Паенуза уонна ССРС оуге ыгырыллаах Верховнай Соетин бастагы сееенга ССКП XXV съезэ ырытан оторбүт дөйдү соотальнай-экономическай сойдьытын улукканнаах программатын салгым олоххо киллэрин, оуге пилитетна сорудахтарын бөддьөгүт ичинэ толоруу хаеккиллээх боппуроотарын быһаардылар, сееенга бичигч социалистическай госуларствобыт үрлүкү салайар органныр быһбардытла. ССРС Верховнай Соетин Президлугун Председателин ССКП КК Генеральнай секретара табарыс Л. П. Брежнев, отгон Соетингай праситетельно баһылыгынан табарыс А. Н. Косыгин бипр саккавин хаггаан талыһымбаттарын поруот сүтүм өрө көтөбүлүүүнэ, иетиг бичиробилинин көрүөт. Паенум уонна сееенга матары-баалара бу күнүргэ сир ахсын кинигин, дирингин уороткиллээлэр.

Ити үнэлүүчү улахан суолталлах событларга дымаланан эппиктөөн, бийиги оройоомут үзэнт дьон, советский порут бүүтүүнү курдук, Маай ниннэриг үлэ нахаталар үчүтэй түрүктэри сипистилэр. Олор тустарынан рапордар, үөрүүлэх сурахтар күн ахсын кннэр тураллар, бийиги хайманнпг бүчүгүгү нтөмөрлөр эмнэ бөчөттөллөр.

Пиэрибэй Маай Ула уонна Эйэ сивэллаах Билиги Нйэ дойдубут сир үрдүгэр айэ нһин охсууу иһини күүстүр иһэр. Ол чадалахы түсхүтүмэс аан дойдуга бөрө айэ туругуларын, норуоттарга куттал суох буоларын нһин утуйнаах охсуһааччы, эрэллээх дөһөдө, ССКП КК Генеральный секретарь, СССР Верховный Советын Президиумун Председотелэ табылар Л. Н. Брежневкэ соторутаагыта Ленинскэй бириэмийэ аһаммыта буолар. Бу туһунан партияны уонна государтыеннай Уураары билиги дойдубут уонна бырааттыы социалистическай дойдулар үзүһүттэрэ эрэ буолбакка, аан дойду обществонноһа бүтүүнү сүткэн сөһөүрүннэ, дүрүн астаныһынан көрүстэ.

Үлэ уоһна Эйз байылыгы быраажимныгын капитал дойдударын үдэлиттара эабастовкалыыр хамсааһын үтэлитэр болоттииллар. Оһно бу саасын күн имьераллазм агрессивнай политикатын, үдэтэ суох буюлууну, сыана үрдээһини утары, Эйз өһүн охсубуу дозуунарынан ынталлар үтэе буюабут стачкалыыр энтииһириэн уоһна демонстрацияларынан добу-буолданыар.

-Бүтгүн евр шарын бары континентарыгар үлэһин дьон түмсүүтэ аан дөйду норуоттарын куруутун бөбөрцөөн нһэр бырааттаһыналарын уонна доҕордоһууларын үгүө холобура.

Сандыг егнэ саамай нэрэ, саамай күндү быраа

М. Лукьянов художник
плаката. «ПЛАКАТ»
издательство.
СССР
фотохудожник.

ССТА
протд.

ҮЛЭНЭН ҮТҮӨКЭН БЭЛЭХТЭР

УОПСАЙ ӨРӨ
НЭ АБУУДУУ

Куоталаһына нүүбэ—

«Чуранчы» сойхон Сынланпаабы өдөөлүлүк «Чолбон» уонна Килээк «Аргыс» фермалара Маай быраанынныгы чинчилгөр көтөөхтүк күнөөтөөн үлөөтүлэр.

Кусталаймын коллективтарга нэгжлэнэртэйгээр үүсгэж түүнтү биеэр: "Эрдэмтэн" үүсгэн байгууллага, хууч үеэртэйгээр суралхтарын 146 бирийнхэн толорон бастаа- талар, онгон саргис- тар, бастаагчдын тө- лөд 32- бирийнхэн кудардаллар, нэгж- бийлүүлэр.

Баянныгкыттартай
Сыдагтан А. Никпфо-
рова кыстык мйдары-
гар бипр фуразный
мнхатн мннннгн обо-
лэтэлнстнбэтн 149
бырымнн толорон, ор-
дуу үчүгэй нөрдөрүү-
лннн. Кытаанахтан З.
Новгородова уонна А.
Местннкова эмнэ бер-
тэхэй снннннннннн-
лэр. Оссө үчүгэй К-
лнннн 13 мннннннн-
тн сөрүдэхтарнн бари

С. ЯКОВЛЕВ,
совхоз «Медведевский»
Эвотехника.

ҮРДҮН ҮІАМ
МААСТАРДАРА

«БИБЛИОС 60» — станция комсомольской молодежи — ферма коллектива (старший Татьяна Карпова, группомосор Елена Григорьева) — элитарный учу-рай библиотек, карьеры.

Кодкентав бийлэлтэрт мийга фурагийн шинэ ахсантай өртөмүш 659 килограмм үрүү илгэи шлан, бидлэни 113 бырызгана талоруу сүтисэ.

Ити кинга байлагдсан
снхмариллыг хэ
бирдн фурагнай ын
баттан 974-гүү кг мал
комсомолна Татьяна
Ксенофонтова соруа
дан 26,8 бырыннан
682-лн кг ын эд
ломмунст Елена Гр
горьева 18,4 бырынн
иводмунстаталар.

М. ПИТЕРИНА.

В ы м п с л
халдайыннара

«Якутсельстрой» ТМУ-
тач-Өкхэ АССР үтүөлүк
тутааччыга, 1-дэ А.7500
Алтын III степени орден
капитанера Иннокдий Инно-
деевич Якутов сахалар
бодотуунууларын бири-
гедэтэ ааспын түөрт ай-
га 34 тыһ. 300 солк. тутар-
ытар үлүн илгээ, бы-
лаалын 115,5 бырыһаан
көтөрлө.

Бирингизде бастагы кварталда трест 572 М-дөң ИМК-тын тутар коллективтарын социалистический куоталарына алдырар бастаган, көкөрүлдө сындыр вышениги уюна харчылан бирингизин алды.

ТҮӨРТ ҮЙДЭАБҮНЫ—
179.8 бырыһыан

Коммунистический ударник Петр Григорьевич Казанов «Сельхозтехника» коллективный багир чулуу малалнааторынан билдэр.

Ким, Пазбирей Маай ин-чигээри үлэ бахтатыгар турунан, «Урал-377» маарна

Кысгак каскыт
аатыман сохтоо (6)
бурууска орто тарап
Аян, Маай илликээ,
тааттык таловоо.

Иги уолсай ситид
городооһон салаллар «
овената кырата су
коллектива корор-а
күтүм 96,4 ке төдө
галаһымыа бастаат

Землю чужую стро-
тык сабадамманы
эбильмистин 120,6
15-е место

СНИМOKKA: сy-
гарим кyтyа бyла
В. Петрова.

И. ОКОНИШНИКОВ фотопл.



Художник В. Корейский плаката. «ПЛАКАТ» издательство.

сынан холбоурун ра-
бочайдар С. А. Дзак-
кабулов уинна В. Н.
Динитов жордордур.
Уобаластаары XXXI
партийной конферен-
ция делегата А. В. Ма-
карова эинноти кыстык
сатта ийгытар барыта
1000 тонна дузданы
гызбатат, абиззатис-
тибегин баатароо бүт-
кен ордуу талордо,
сиге натижетиа төрдүс
сылтын Пизрабей Ма-
нын үлөз дьобун ба-
лахтах коруст.

Производство манн-
тарыгтар сатта ийгын-
лары бацаробит!

Г. СИВЦЕВ.

МААЙТАН — МААЙГА

● Чарангын салбарнаас тусгай ССНН байдалын административнаа тус бүрэлтэй болжээ. 12 хоногсруулна: мэндийнхээ өмнөх буюу, 50 хоногсруулна болжээ бүрэлтэй үүсэх үүсгэлийнхээ.

● «Сельскохозяйственный» тусгай мөхөөдлийн, үүсгэлийнхээ.

● Бүрэлтэй Төлөөлөгч 250 мянгангаас сүүлийнхээ үүсгэлийнхээ.

● Мэндийнхээ «Бүрэлтэй» үүсгэлийнхээ.

● Чарангынхээ өрх мөхөөдлийнхээ үүсгэлийнхээ.

КЫЛЫҢЫТ КЫРГЫТТАРА

КИЭН ТУТТАР КОЛЛЕКТИВТАРБЫТ

Илэрэн хайаагчид дараах түбэтүүх сезони
общественный судуу ил-
чигар улсгайны комитет-
түлэр. Ишхир араас ир-
рохсбиллэх дэблалары
былгананш мэтгилэр, эл-
бх сонш бичгэдара тэ-
рийтэглэлээр. Озортон
бичгэдэгсгэр—үс мэдү-
нэ үдэгит дэлхилээр,
машинбизгэлтэр, чигсгэ-
лэн бичгэгсгэр—культу-
р үдэгитгэрэн республик-
таары семинары кыттыг-
лаахгэр сэлдэн, бичг-
рэгсгэр, ошгт илэн бар-
дылар. Культура дэлхил
директора Н. В. Захаров
густоох үдэгит сабианш
оройуон, элхилчиг спор-
тивний чигсгэрэн эмсэ
улахан күрөхгэйгсгэр-
сгитийнлэхгэн ошгсгэр-
тэ, республика хаймгары
чигсгэрэн үдэгит илэн
байгыл хас да тэгүл мэт-
гэ.

Бидлэн турар, итгэлтэй итгэлээр сэрэлдэх үдэ туушгүйн бусаддээр. Хэзэ-
бур, Кутаанахтайды. Кута-
тура шийтгэл үлгэлдээр
албан эрэг шийтгэл
туушгүйн туушгүйн
хэзэчлүүлэн туушгүйн
республикада итгэлд туушгүйн

ЭДЭР ЛЕНИНЕЦТЭР КЭККЭЛЭРЭ ХАНГЫР



СПИМОЖКА: Учуртал Б. М. Дыхчак-
гийн хэмээс багшин үүрэгзүүлчилэрин
ийтте.

Оройуонналарга Култура дьаһтин уус-уран самодель-
тэһиһини кыттаһыадыа-
рыа боһоһордунан рал-
дыа оройуоннар олохтоох
торо улаханымк сартыа
һоройдор. Култура или-
но ыро-баһа дьаһаларга
быраныһыһыларга инээ-
риһиһий боһоһордун тэ-
риһэр, сайын аһын аһы-
һыһага тэриһий хаһуа-
ларга уонна фермаһарга
уһуһун сартыаһыһар.
Бу инээтиһиһа республика
инээтиһа фестивалларга
конкуренһарга инээти
һиһиһадыһын инээти
һиһиһиһий аһыһар
боһоһор. Култура дьа-
һтин кудрута инээтиһи
В. Н. Дьаһоһоһый, ба-
летмейһтер А. А. Фили-
тин кудруһа уһуһуһа та-
һыһын муһуһуһа уһуһу-
һа инээтиһа кудруһа
инээтиһа хореографичес-
кый инээтиһа сартыа
уһуһар кудруһа инээти
һиһиһа инээтиһа сартыа
инээтиһа кудруһа

И. КАНДИНСКИЙ,
главный исполком
культурно-отдела
содружества.

● Комментатор колонкалара
РАБОЧАЙ КЫЛААС
МОДУН ТУРУНУУТА

сийг өгсөөртэйгээр бичигдэл-
дарт. Нийслэлд төрлийн
хэлнийх урьдугууныааг
нырны үүсгүрт 50 рабочий
бэлдмэлээрнэ шэрхэн ту-
рууныг агаарынхныааг
Нийслэлд-Ихэснэ пеллэй-
сийдарт үүсн-түүнхнэ суох
бэрмэлээрнэ үлэлт Аме-
рикс аба-сатэ дэглүуныааг
көрүтэ. Дойду бүтүүнүү-
түн үрүсүн билигнэ өрө-
турбут судлону өгсөөрө-
чүлээрнэ нэлэн сродетөө-
рнэ хомүүсү бора турпа

НЭДИЭЛЭ СОНУННАРА

ТУЙГУН СУЛУУСПАНЫ
БАБАРДЫЛАР

Болтино жайлаары
комсомольской тарыхта
так зокко Кудыраары
дылтан тарыхчыларын
Советтер Армия кек
партизаны мисырылганбы
мычактары уруулаар
так апарган билээр
мычактаар.

Онго домогомолдотарта
хочимы бутарын баран ра-
бочийдаабыт Егор Моисе-
йрегла, нугу кылгаас Кооп-
иттан рабочийдаабыт Вла-
димир Бушукелла, фирмал-
даадаабит Михайл Геро-
ланович, Николай Игорон-
на уотча Гаврил Куз-
инскай дуйгуунул сулуус
кылларга истин арга
кыллар эгилешчиллэр, кооп-
ерт туруоруктууна.

ЫРААБЫНАН
ТЭДЗИМЭН

Үүнэ Күүл баригаз
дэтин 12 сүһилээх айыр
көллөгүнөс Килэстэ-
кэн, Архылыгарынан тас
тролоон сырытты.
Кинилэр концерттарыга

[illegible]

ФЕСТИВАЛЬ
ТУМУНТЭННЭ

[illegible]

Үчүүтэл С. Е. Федосеев
 начальнистаах «Маарин
 чаан» агытаах ордух тэ
 рохонинэстэн, агытмаа
 дык кытта бастаа. Ик
 ине, үхүс мисеталары «Ку
 лууяаагы» уонна «Тыа
 хаагы» агытаахтар иэ
 дылар.

Г. Куныгин.

Махтал истинг тыллара

Минь малдсан, хийдэг
хүрхэрмэлтүүм, Дорнобу
йан тургуа одус мараа
быт, үнсүтэр өйа гуа
хуульмалдсан.

Дээдхи күүнээрэй мүгүүтэлээрбөр номолдотуурайуон мининээдги баадыша арагчара тависаах И. Д. Зораятеев, хирург Н. Н. Кузальтеев, хирургический сестра Л. Д. Дамшова, фельдшер А. С. Парфенова, Архангажтаах фельдшерский акушерский пункт фельдшера И. В. Андреев уулна минх байжарин хаангарал байбат нэлэлтэним донхи күү сирин министээн нэгдэрдүр. Көөндэр үгүүдэрмин эрэ бие өрбөдсэргэжээр, үлээр эргэлдэр нөөдлөнхүм.

Кайн тукугар бары дүрлөрүн, сыралары бээрбит күлү амчылгыт, Пиэрибэй Млай быра, кыныгыгынан итаны эрдэмдээн турн, бары кытылган, байыныбы.

Редантер
Хаймаг аныгы жумуш
буотура, гакмани

М. СПДОРОВА,
деткомбинат үлээнтэ,
Калдугачи Соёл.

Мини шорхалхын малд ан молтох тулгынх орбуонизаага барилгана гөрөөтөөтэй сайн ажилладаг гэж итгэж байна. Онуох 13-дээх профтехуучилце үзрээдэчинлэре Василей Кожуров, Мария Наркина, Галина Слепцова, Зинаида Федорова уулс Антонина Христофорова хамналарын бэлэрлэ трэтигөөнх орбуонизаага.

Нүүн ийнхү минилээр
уушца амтаахыг аригч
Р. Н. Саяагынхаа үстийн
хүн махтанаабын итгэлийг
минилээр Пиэрэбий Ма-
йянаа элэрээлээний, үл-
дэрийг сэтгэлхээр, эл-
дэрийг дэргэ-сүргүйг
параллель.

А. ГОВОРОВ
Чутокты.

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.

Хаймаг аныма жүнөзү мун мыйма 3 түрүлүр. 6
буурага, гакемана.

БИҢИГИ ААДЫРЫСПЫТ: пчтөвэй индекс 678700, Чуулалч с.,
Карл Маркс уул., 12. ТЕЛЕФОННАРБЫТ: редактор—21-395, өддөлсөр—

«Сага олах» («Новая жизнь») — орган Чувашского и районного Совета народных депутатов